



The Office Of The Principal and Vice - Chancellor

**PHUROFESA VHO MS MAKHANYA, THOHO YA
YUNIVESITHI NA TSHAN&A TSHA MUTSHANTSELARA
YUNIVESITHI YA AFURIKA TSHIPEMBE**

U PEMBELELA U SAINWA HA MOA YA MIÑWAHA MIRARU

VHUKATI HA UNISA NA NEMISA

OR TAMBO BUILDING

FUŁORO YA 13

VIP LOUNGE

13 SHUNDUNTHULE 2019

**Unisa, sa tshiimiswa tsha pfunzo tshi rangaho phan&a
Afurika na Afurika Tshipembe, i dihudza u saina
Memorandamu wa Thendelano ya miñwaha miraru na**

NEMISA. U bindudzela N

d

ivho u itela Vhukoni- zwi dovha zwa d

d

ivhea nga u pfi K4i – zwi tikedza tshothe ndivho ya tshitrathedzhi tsha Yunivesith yashu.

K4i yo sedzes a kha ḥođisiso dzi kwamaho zwikili zwa didzhithala. NEMISA na zwithu zwa zwikili zwa didzhithala zwa Afurika Tshipembe i na ndivho nyangaredzi ya u khwaṭhisedza zwikili zwa didzhithala kha matshilo a vhadzulapo vha Afurika Tshipembe kha mveledziso ya muthu na tshitshavha, ndinganyiso ya lupfumo, zwikhala zwa mishumo na zwa vhubindudzi, na u vha kha vhuimo havhuđi ha vhubindudzi.

Unisa a tshi tou vha fhedzi tshiimiswa tsha pfunzo ya u guda u nnđa na u guda nga lubivhisia na u vha hone ha lushaka; kushumele kwayo kwo dđitika nga ICT. Linwe ja masia mahulwane a ḥođisiso ndi mafhungo na vhudavhidzani ha thekhinolodzhi u

itela mveledziso (i ɖivhea nga u pfi ICT4D). ICT4D zwi livhiswa kha u shumiswa ha ICTs kha mveledziso yo itelwaho u khwinisa nyimele ya vhathe. ICT4D ndi iñwe ya thandela ʈhanu dza Unisa dzine dza khou ranga phanda ʈhođisiso.

ʈhođisiso ya Unisa i dzhiela n̥tha:

- u bveledza n̥divho na u bveledza vhukoni ha vhathe u fhindula kha ʈhodea dza Afurika Tshipembe na dza dzhango ja Afurika
- u ʈutuwedza demokhirasi, pfanelo dza vhathe na vhadzulapo vha re na vhuđifhinduleli
- u fhaṭa vhukoni na u ɖisa tshanduko kha saintsii na thekhinolodzhi
- ikonomi na vhupo zwi sa nyet̥hi
- pfunzo ya u guda u nn̥da ya muñwe na muñwe

Zwi khagala uri ḥod̄isiso nga ha zwikili zwa didzhithala ndi tshipiḍa tsha zwithu zwihiwlwane swo sedzwaho khazwo.

Tshumisano na NEMISA nga ha K4i yo imela tshumisano ya vhukuma.

K4i ndi tshiimiswa tsha ḥod̄isiso tsho ṭumanaho na zwithu zwa lushaka zwa zwikili zwa didzhithala nga kha NEMISA ine ya vha nga fhasi ha Muhasho wa Vhudavhidzani na Tshumelo dza Poswo (DTPS).

Ḥod̄isiso kha zwikili zwa didzhithala dici katela tshumisano nnzhi. Dziñwe yunivesithi dza ṭahe dza Afurika Tshipembe ndi tshipiḍa tsha vhuṭumani hapo tsha NEMISA yunivesithi hedzi dici ḡetshedza zwikili zwa didzhithala zwa CoLabs. CoLabs dzapo idzi dici shuma mishumo minzhi heyi i katela ḥod̄isiso. K4i i ḡetshedza pfananyo na ngeletshedzo kha ḥod̄isiso ya lushaka ya zwikili zwa didzhithala. Sa thikhedzo ya Unisa ya ḥod̄isiso ya

zwikili zwa didzhithala, ndivho ya K4i ndi u netshedza mawanwa kha tsheo yo dzhiwaho yo disendekaho nga vhutanzi.

Unisa i dihudza u shuma na vhupo ha vhadzhiamikovhe vhanzhi, u sumbedza uri thodisiso na tshumisano zwi nga shuma na u isa Afurika Tshipembe phanda. Zwikili zwa didzhithala zwa CoLabs zwi kha yunivesithi dzi tevhelaho:

- Yunivesithi ya Western Cape
- Yunivesithi ya Thekhinolodzhi ya Durban
- Yunivesithi ya Limpopo
- Yunivesithi ya Thekhinolodzhi ya Vaal
- Yunivesithi ya North-West
- Yunivesithi ya Mpumalanga
- Yunivesithi ya Thekhinolodzhi ya Central

Unisa nga ngoho i khou dzhiela ntsha uri NEMISA yo nanga Unisa u ranga phanda thodisiso ya zwikili zwa didzhithala.

Zwi khagala u bva kha mushumo wo no itwaho - nga Unisa na zwiñwe zwiimiswa zwa pfunzo – uri zwiimiswa zwa pfunzo ya n̄tha zwi na mushumo muhulwane une zwa u ita kha u bveledzisa Afurika Tshipembe. A ri tsha vha vhatu vho khethekanaho na vhañwe vhane vha tsireledza n̄divho ngeno vhashumi vha ndeme vha tshi shela mulenzhe zwihiulu kha tshitshavha. A ri shumi ri rōthe. Mu si ri tshi sedza kha mushumo wo itwaho nga K4i, ri khou dzenisa na muvhuso, tshitshavha, zwiimiswa zwa pfunzo na vhoramabindu.

Thūthuwedzo ya thōdisiso ya K41 i shuma sa tshipiða tsha nyangaredzo ya vhurangeli ha zwikili zwa didzhithala i livhisa kha nyaluwo ya u fhāta zwikili zwa didzhithala kha vhuimo hōthe Afurika Tshipembe. Zwikili zwa didzhithala ndi zwa ndeme arali Afurika Tshipembe ja shela mulenzhe lwo fhelelaho

kha Mumono wa Vhuṇa wa Nđowetshumo ḥodisiso nga ha zwikili zwa didzhithala ndi ya ndeme arali ri tshi vha na tsheo yo disendekaho nga vhutanzi nga ha zwithu zwa zwikili zwa didzhithala.

Ri livhuwa NEMISA na vhadzhiamikovhe vhoṭhe kha mushumo wo no itwaho u swika zwino. Ri dovha ra livhuwa NEMISA kha thikhedzo i ya ho phanda na fulufhelo kha Unisa. MoA i sumbedza uri NEMISA yo engedza kavhili ndambedzo ya mushumo une wa khou itwa nga K4i na Unisa. NEMISA yo engedza tshelede ya ndambedzo u bva kha miljoni dla R5.85 miñwahani mivhili yo fhiraho u bindudza nga R6.1 miljoni nwaha hoyu u ḫaho. Hezwi zwi sumbedza uri ri khou ḥetschedza ndeme na zwikili zwa ndeme kha zwithu zwa zwikili zwa ndeme nga huhulu.

Ročhe – na vhashumisani vhočhe – ri đo bvela phanđa na u alusa
mvelaphanđa ya Afurika Tshipembe na vhatu vhaļo